

1. Ngwana ge a feditše kgwedi ka ntlong, ya bobedi o ya kuruwetšwa. Ge ba mo kuruwetša ba re kurrurruwa! Nkobokobo ntebalebiše! Ngwana a lela, ga a lela a le bjalo ba namile ba ntšhitše molora, ba mo taka phatla, ba mo taka kgobelo, ba mo taka ka makwafeng, gore ba tle ba kgone go mo swara, ba mo taka le ka sekgoseng. Ba re tebateba nthepana goba tebateba ntšhimane o bone mmanngobane! Kopelo ya bona še:- Ngwana o lla magabeng, mma ge a sa mo mo llele. Ba epela ka moka ge ba rialo. Ba ingatile mašago a le fa kgakala. Yo a dirwang bjalo ke yo kgwedi e mo nnetšego a šetše a ntše a belegilwe; a feditše kgwedi e tee ka ntlong; o kuruwetšwa ka ya bobedi. Yo a tswetšwego kgwedi e ile fifing ga a ſongwe bjalo. Go direlwa yo a belegilweng kgwedi e le fa gare ga yona. Bakgekolo ba a tšepha, ba tlola letsoku, go tee le ngwana yo a kuruwetšwang, le yena o ya tlola. Dijo tša bakgekolo ke tšima. Tšima ke mabele a go setlwa, a setlwa ke mathari ka moka a motse. Pitša e apewa ke mosadi yo a thomilego go itšibola ka ngwana a mošimane, e loišwa ke yena, e tšolwa ke yena, ka gobane o itšimegile ka mošimanyana. (itšimegile - go itšibola.) Tšima e tshelwa letswai. E tsholelwa ka megopong ke yena mosadi yo. A ba a fa bakgekolo a ba tsholela le bana ba dikgotlhvana ba ba tliilego le bakgekolo. Ya ſala e le dikgopa-kgopa ka fa e tsholetšweng ka gona. Ba re go bana ba dikgotlhvana: Le name le tle le sware ngwana a bo lena ka gore le ja tšima ya gagwe. Ge ba nyaka thari ba bolaya pudi, ba ija dinama, ba e bitša gore ke thari ya ngwana. Ba bua letlalo la yona botse. Ba bapola letlalo la yona mo le ka se jewe ke dimpja, ba letšhela letswai, ba le tlotša ka thola kgomo gore dimpja di le tšabe. Ka morago ge le omile ba le iša metseng, ge le thapile ba le tliša gae, ba le phuthaphutha ga botse. La re go ſwaba mokgalabje a le ſuga, a ſugela motlogolo age thari ya go mmopula. A le ſuga la ba la ſala le le boleta. La išwa moseging wa dithari a le sega botse, a ba a dira le masoto a go bofa, a rokelelwa ka matswana a masesane, ba roka ka moropola. Moropola ke lemao le a lootšwa. Ge e seno segwa e bile e rokeletšwe masotswana, e tlotšwa ka tšidi
2. yena mosadi yo.

goba thela gore e be boleta, e se ka ya kgokgoropana ya hwalala, ya e ba nkgokgoro ya tla ya ngwapa ngwana ya mo ntšha lekhwekhwe.

3. Ge ba rata ba e ena ka metseng a sefapabadia ya ſala e le ye khwinana. Ba kgona ba e iſa go mmangwana gore a bopule ngwana ka yona. Pudi ya go dira thari e ntšha ke papage ngwana, a hlabiſa bo mmage ge e le motswetſi, gore motswetſi a ithobe dingalo, a tſwe ka ntlong a nonne. Ge ba dira thari ka pudi ga ba alafe pudi, ba jo e bolaya, ba etlhaba. Ngwana yo monyane o hlapiſwa ka lehlapelong, o hlapiſwa ke bakgekolo ka mosetlhō. Mosetlhō ke sona sesepa sa basotho. Mosetlhō o na le lephoko bjalo ka sesepa, o ya lepoga. Ge ba seno mo tlhapiſa ka mosetlhō ba mo tſhela ka molora ka fase ga makwafa, melaleng, le mo ditho di hlakananago gona, mo manengetſhwaneng. (manengetſhwaneng - mo ditho di'hlakananago gona.) Ge ngwana e sa le yo monyane ga a je bogobe, o re pele a no anywa bommage, ge a na le kgwedi tſe pedi a sa tlho a kgoriſwa ke mafsi a mmage, ba mo jeſa mpeng, a ja ntſho. Ba a mo kgoka. Ge ba jeſa ngwana mpeng ba a mo kanamisa, ba tſhela metse ka seatleng, ba mo nweſa le ge a ntſe a lela. Ge a baletſwe ba mo fodiſa diatla. Mo gongwe ba mo epela diſa tſa ntsho, diſa ke digwērē, ba re go di apeya ba mo nweſa di ſetſe di fodile. O kanamisa ka bakgekolo, bokokoage. Ge e le mosadi yo mofsa, a ka se leſe ngwana ka gobane o tla be a sa tsebe. Ngwana ge e sa le yo monyane o robalela kgolenyana le bommage, ka gobane mo gongwe a ka ba a tla a mo gata, ka gobane boroko bja motswetſi ke bjo bogolo. Ba bangwe ba re ba tsoga ba hwetſe ba pikitlile ngwana a hwile; ka baka la boroko bja botswetſi. Matſatſi a mabedi ge ngwana a seno tswalwa ga a nyanye bommage, matswele a mmage a tla raka a alelwa. Ge a alelwa ke ge a alafiwa pele ngwana a se tſhwe a a nyanye. Ge ngwana e sa le yo monyane ge a nyanya mmage o tshwarelela letswele gore a se balelwe, ka gobane a tla ya ka bontſi. Ge ba mo tlotſa ka letsoku ke gona ba mo apeſitſe kobo, ka gobane makhura a bothitho, ba mo nyakgatlhetſa ruri ya ba ya re ge motho a mo swara a hwibile le yona. Ga a apare selo mmeleng, o nna mpedi, ntlhamphefere a
4. tſa ntsho, diſa ke digwērē, ba re go di apeya ba mo nweſa di ſetſe di fodile. O kanamisa ka bakgekolo, bokokoage. Ge e le mosadi yo mofsa, a ka se leſe ngwana ka gobane o tla be a sa tsebe. Ngwana ge e sa le yo monyane o robalela kgolenyana le bommage, ka gobane mo gongwe a ka ba a tla a mo gata, ka gobane boroko bja motswetſi ke bjo bogolo. Ba bangwe ba re ba tsoga ba hwetſe ba pikitlile ngwana a hwile; ka baka la boroko bja botswetſi. Matſatſi a mabedi ge ngwana a seno tswalwa ga a nyanye bommage, matswele a mmage a tla raka a alelwa. Ge a alelwa ke ge a alafiwa pele ngwana a se tſhwe a a nyanye. Ge ngwana e sa le yo monyane ge a nyanya mmage o tshwarelela letswele gore a se balelwe, ka gobane a tla ya ka bontſi. Ge ba mo tlotſa ka letsoku ke gona ba mo apeſitſe kobo, ka gobane makhura a bothitho, ba mo nyakgatlhetſa ruri ya ba ya re ge motho a mo swara a hwibile le yona. Ga a apare selo mmeleng, o nna mpedi, ntlhamphefere a

itlhobola, kobo ya gagwe ke letsoku fela. O forwa leetsana, a dirwa tlopo ya thetebudi, meriri ya hlogo le yona ya tlotšwa ka letsoku.

5. Ge bo-mmage ba se na matutu (matutu + maswana a motho) ba mo iša dingakeng tša mo alafa. Ba mo alafa ka sehlare sa lephoko ba se bea mo mokokotlong a khuname ka phafa ya kgapa, ba tšeа lefehlwana ba se fetlha, ya re gela lephoko le phophoma, ba re enwa lephoko le o le gamcle, a le gamola, ba tšeа lephoko lela ba le fetlhela godimo ga hlogo, lephoko la mo maramara magetla le kgara. Ba mo tlotša ka lephoko matswele a le kgara. Sehlare seuwe se dira lephoko le lešweu ſweu la go swana le maswana. Ke gona ge ba tla be ba mo alafile ge yo Matla a rata matutu a tla phulega a go fepa ngwana. Mosadi o ſele e se bang mmage a ka no mo nyantsha ge mmage a ile mašemong goba fa gongwe a se gona a biditswe ke tsietsi ge a ſalela a nyakelwa mosadi o ſele, fa gongwe ba tla ba be ba bona a ſik ſetſe a nyaka go tshelwa ke kganö. Ge ngwana ba re o tshetſwe ke kganö, ke ge a letſe a ba a tapa ka morago a lapa a mm ntſe a lela a hwa.
6. Ge a thoma go matla, o ya ikemiša, a ema tlakë pele. Ga a dirwa tlakë, o dirwa ke banenyana. Ba re: "Tlake! tlake! tlake! moemi ga a we!" o tla nama a ema ka morago a re fase phara. Ga a tla thoma go sepela o ſuthiša leoto le le tee, ka morago o ya matla, ka moragonyana o tla nama a kgwakgwatšha (kgwakgwatšha - kitima). Ga a emiſwe ke motho, o ikemiša ka nnoši, o itshepetša ka nnoši. Ga ba mo swarelele. Ge a sa dula fase a ithuta, ba a mo thekga ka dikobo tša mekgopha. Ge a raloka le banenyana ba mo direla molete wa nkhwiribisi, ba mo tsentšha ka mo, a se ke a wa, a thekgwa ke molete wo. Ngwana o dumelwelwa go raloka le ba bangwe, ge ba letšana ba kgadimolwa ke mmabona, ge a bethwa ke ba bangwe ba re a iphetelé, gore ba tle ba mo tšabe. Ge ba sa rate ba hlwa ba lwa ba ba dira ba babedi ga ba lwe. Ge ba ba dira ba babedi ga ba lwe ba tšeа thupa ba ba inamiša ka babedi, gore e re ge yo mongwe a tshwenya mongwe, a re ke tla o ba botša ba tla ba go inamiša, kwano ya batswadi

7. fela ke yona ye e dirang babedi ga ba lwe. Ge ba sa kwane ba ka fapana, ba ba tšeana ka dimpa. Tša loma bana nageng, di fetetša bagolo gae. Ke seema: ke gore ge ngwana a ka lwa le yo mongwe kwa nageng a mo roba robela, a phula dintho,, motswadi o tla yo butšisa, ge motswadi wa ngwana wa go bolaya a se iko-kobetsé, ke gore go tla lwa bona bjale. Gona le ngwana yo mongwe o bitšwa ngwana a ngako, ke ngwana a letlhokô, o beelwa hlogo ka thoko ya šala ka thoko e nngwe. Ge moriri o mela ka thoko e nngwe ba a o beola ka thoko ye nngwe. Bjalo bjalo go fihlela a gola e le yo mogolo. Ge a setše a godile, o dirwa tlopo gwa ſadišwa moetsenyana o mosesa ka morago ka sekgoseng wa hlakanana le tlopo. Ge batho ba o bona ngwana a ngako, ba mo nea dimpho tša go loba. Ba mo fa maseka, dithôtho le dipheta. Yo a sa kang a k mo fa selo a ka se mmolediše. Ngwana ge e le yo monyane o bolawa ke selala, hlogwana, sehubana, makhura, moerage, le mauwe. Sepšhatlapšhatlane, mmoko di bitšwa moiilošo le mauwe le moerage. Ga di alafiwe di iphodiša e le tšona. Ge ngwana a se a tšwe benye ba gage ga ba thakgale. Sehuba sa kôtô-kôtô se alafiwa ka moroto wa pêla. Pêla e rotela fela go tee e be e šale e le kgopa e ntšho, ba tšeа seša sa pela ba se apeya ba nweša bana. Makhura ke dišo tša ngwana fela ga di phekge, di bolaelwa ka teng ke ditšhidi tša go monwa. Selala ke ge mokhubu wa ngwana o bolaelwa ka teng, ge ba o alafa ba o hlabela sehlare ka mathoko se sentšho. Hlogwana ge e bolaya ba e alafa ka nalana tša ngwana ba e tlhakantšha le dintshi tša mahlo a gagwe, mokgothi wa lephotse, le seokgwa. Di a ſilwa ya re e le mešidi e mentšho ba papatletša ngwana fa hlogong ba mo arabeditše pele. Bana ba go mela meno a ka godimo, pele ba be ba re ke mašeka, ba a bolawa. Ge ba bolaya ngwana wa go mela meno ka godimo ba mo thuthufaletša makhura a kgomo a lefehlo, ya re gela a fiša ba mo nweša ba mo kanamisitše. Mmange ba mo roma kgonyeng, o šala a nwešwa ke bakgekolo le bc mmatswalage.
9. Ge ba mmolaya ba re o tla re loka sethitho motseng ba ehwa. Ge ngwana a seno kgola leino la bo byana la pele, o ya le boloka

a tla a le bontšha legukobu le feta le fofa. Ba re ge ngwana a sa a ka a dira bjalo, a ka se hlwe a kgola le lengwe leino. Bana ba mosadi yo mongwe ke bana ba morwedi a mokete, fela le ge go ka ba le kwano magareng a bona; ba ka se ke ba lotana bjalo ka bana ba mpa. Bana ba mpa ke ba go tswalwa ke mosadi o tee, bana ba setsiba ke ba go tswalwa ke basadi ba ſele fela papa a bona a le tee. Bana bauwe ba setsiba ba tswalwa ke basadi ba babedi le ge ba le bararo fela ba tſerwe ke monna a le tee. Basadi ba bjalo ba rata ge yo mongwe wa bona a ka fatela, gomme ba go seleka bolaye yola a sa selekeng goba ba ba sa selekeng, go ſale go fatetſe yena, a ba rile tſha ka molemo. Bana ba gage le ge e be e le mosadi yo monyane ba tla ſala e le baji ba bohwa ba monna yeo; ka gore bale ba tla be ba se gona ba hwile a ba loile., Ka fao kwano le kwelano bohloko magareng a bona gae gona. Le ge ba ka fepya ke mosadi o tee ba ka se kwane. Batho ba tla no ba botſa gore ke lena bana ba mosadi wa go hwa goba wa pele.

Ba tla rata go ba baji ba bohwa ka tshwanelo. Papa a bona ka 10. go se hlwe a bona mmabona o tla ba feelela le ditlakala, a rata ge bana ba mosadi yo a bago le yena e ka e ba bona baji ba bohwa, ka mokgwa o bjalo go tla tsoga meferefere magareng a bona. Ge e se ge e le mokgalabje yo bohlale a ba arolela lehumo a sa phela la dikgomo. Ngwana wa mathomo o theeletwa papage lesogana, ge lesogana le e le lona la pele ka gabu. Moratho wa gage o tla theeletwa o mogolo. Ngwana o tla bitſwa ka leina la papage lesogana le ge k e le mosetsana. Ditſhabeng tſe dingwe ge a tlile e le mosetsana ba ka se x mo reeletele papage lesogana, o tla tla a theeletwa yo a sa tlogo o tla wa moſimanyana. Ba tla re leina le ga la mo rata. Ngwana wa bobedi reeletwa papage mosadi, wa boraro o theeletwa mmage lesogana, wa bone o theeletwa mmage mosadi; wa bohlano o theeletwa kgaitſedi ya monna, wa boſeleta o theeletwa kgaitſedi ya mosadi. Ge ba theeletla motho ba mmitsa ka leina la bobyana la mokgalabje yo ge a reilwe ke bakgekolo e sa le ngwana. Motho yo e se bang thaka ya gage a ka se le bitſe, ge x le ka bitſwa ke go nyatſa mokgalabje yo. Ba re o ya

mmileletša. Ge a bileletšwa ke ge a bitšwa ka leina la bobyana.

11. Ge a ka bileletšwa ke yo e se bago thaka ya gagwe, o ya mmetha a re o ya mpileletša, ge e le batho ba bagolo ba ka lwa a re o mpileletša ke se thaka ya gago. Leina le la bobyana le a lahlwa, la bitšwa fela ke ba bagolo go yena, ba banyenyane go yena ba tla le lahla ba tshaba go inamišwa. O tla bitšwa ka leina le a itheilego kwagowēlēng. Leina la bobyana le arerwa ke ba ka gae, o thewa ke mokgekolo rakgadi a monna lebitšo. Ba mo tseba ka no ba tshela ditaba tša leina la ngwana, ba tla nore dina le lena benye ba tšona. Leina le la bobyana ga le fetoge le ka tšatši le tee, ke lona leina le le tsebegago kudu go feta maina a motho ka moka. Le erileng ge a wa ba re ke kwena goba tlou a mokete. Batho ba bantši le ba hlabiša dihlong. Ke lona leina la gage bophelong bja gagwe ka moka, o bitšwa ke ba ba ralokileng naye, le ba ba wetšeng naye, le ba bagolo go yena. Maina a mangwe ka a itheyago ona kwa mojeng, a itheta, a mangwe ke a thewago ke batho ge a dirile selo sa go hlakodiša motho a bolawa ke tau. Seswantšho sa go reta fauve ſifa: Ke tshwere se mperetlela molomo e re ke ge se hlabilwe ke nna ke le tee, e tswa le makoko a mošate a se hlabile ke theto ya mogale ge a tlhakudi-
12. ſitše yo mongwe molomong wa sebata. Mogale yo o tla bitšwa ka lona ina leuwe. Le lengwe le gona ba re Marwala Sethinya a ga Ntšhimudi, o rwele sethinya thinya ba phetole. Ke gore monna yo o rile go bolaya motho a re a se a hwele ruri a mo rwala mo legetleng a sa ntše a ithokgonya thokgonya kwa ntweng ya marumo. Leina le lengwe la go itheya ſele: Serotapele a basadi, basadi tsogang le rotēng, pogo ya lena e rotile. Motswadi wa motho yena o na le tshwanelo ya go go bitsa ngwana ka leina la bobyana; le ge e le yo mogolo. Ba ba rupileng go tee ba mphato o tee, ba no bitsa ka maina a bobyana, ba ka se lwe, ka gobane ba wetše tšatši le tee. Ge e le bagwera ba go jo gwerana x ele ba bagolo, ba bitšana ka maina a go wela. Monna ge a bitsa mosadi o re mma, ge a mo godiša, ge mosadi a bitsa monna o re papa ge a mo godiša. Ge e le mosadi wa yo mongwe o bitšwa ka gore Matlou;

o bitšwa ka leina la Bongwetši. Mmatlou ke gore mmage tlou. Tlou ke ina la ngwana.

13. Mokgalabje ge a bitša ngwetši o re mma, mmatswale ge a bitša o re Mmatlou. Leina la ngwetši o rewa tšatši la ge a abekwa, o thewa ke rakgadi a monna ngwetši e sa le mo legogong. Tšatši leuwe o tla nama a lahlile lebitšo la gagwe la bojwananyana, a bitšwa mmamokete. O bitšwa ka leina le ke batho ka moka tšatši le ba mo tšwešang setepa, ba mo apola legabe. Legabe ke la bannyana. Setepa ke sa mosadi, o bitšwa mosadi wa ntepa. Tšatši le a dirwago mosadi o apešwa setepa. Ge ngwana a bitšwa ke papage o re Morena goba ✕ Iše. Iše ke yona kgodišo ya rena. Ge ngwana a bitšwa ke mmage o re Li goba Ke. Ke gore ga a mo godiše o mmitša ka leina la go rupa. Ge mmage e le Monni o re Monni, o mmitša ka leina le a bitšwang ke batho ka moka. Ge motho a bitšwa ke mogolo age o re Eê. Ge motho a bitšwa ke monnage o re Eê. Ngwana ge a bitšwa ke mogolo a papage o re Ramogolo, ge e le ngwanabo papage o re Rangwane, ge e le kgaitšadi ya papage o re Rakgadi, ge e le kgaitšadi ya mmage o re Malome.

MM

ENDS. S. 270.